

OTVORENI PARLAMENT



Skupština Crne Gore

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ♦ Elektronsko izdanje ♦ Izlazi mjesečno ♦ Godina II ♦ Broj 14 ♦ Mart 2012. godine

UVOD

Poštovane čitateljke i čitaoci,

Pred vama su najvažnije informacije o aktivnostima Skupštine Crne Gore u periodu od 1. do 31. marta, koje se objavljuju u formi mjesečnog biltena „Otvoreni Parlament“. Ovo je ujedno i prvo izdanje biltena koje Služba Skupštine samostalno uređuje. Nakon veoma uspješne saradnje sa Centrom za demokratsku tranziciju (CDT), od ovog broja Služba Skupštine će sopstvenim kapacitetima uređivati bilten i time vam, kao što ste dosad navikli, donositi najznačajnije informacije na mjesečnom nivou.

Naredna izdanja biltena zadržaće postojeću koncepciju. I dalje ćete biti u prilici da čitate o aktivnostima Skupštine u dijelu ostvarivanja njene zakonodavne i nadzorne uloge, ali i o ostvarenoj međunarodnoj saradnji i drugim aktuelnostima. Pored toga, vjerujem da ćete i dalje cijeniti zanimljivosti rubrike „Iz istorije crnogorskog parlamentarizma“, kao i predstavljanje skupštinske kolekcije slika u rubrici „Iz galerije Parlamenta“.

Što se tiče redovnih zakonodavnih aktivnosti, Skupština je u martu usvojila sedam zakona, a odbori su razmatrali 15 predloga zakona, kao i Predlog amandmana na Ustav Crne Gore.

Kroz vršenje nadzorne funkcije, skupštinski odbori razmotrili su niz pitanja, među kojima izdajamo konsultativno saslušanje održano na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, na temu: „Aktuelna situacija u Kombinat aluminijuma Podgorica nakon usvajanja Odluke o naknadnom potvrđivanju Odluke o preuzimanju duga AD Kombinat aluminijuma Podgorica prema Deutsche banci i odgovarajućih zaključaka u Skupštini Crne Gore“.

U ovom mjesecu, takođe, održana su i dva pripremna sastanka poslanika Skupštine Crne Gore, članova Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore (POSP), na kojima je razgovarano o dnevnom redu i temama, kao i o Nacrtu deklaracije koja će se razma-



ZAKONODAVNA AKTIVNOST

Tokom marta, Skupština je donijela sedam zakona.

Na prvoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2012. godini donijete su sljedeće odluke: odluka kojom je za ministarku odbrane u Vladi Crne Gore izabrana prof. dr Milica Pejanović Đurišić, odluka kojom je Duško Marković razriješen funkcije potpredsjednika Vlade Crne Gore i ministra pravde i izabran za potpredsjednika Vlade Crne Gore i ministra pravde i ljudskih prava, kao i odluka kojom je za zamjenika generalnog sekretara Skupštine Crne Gore imenovan Slobodan Dragović, dosadašnji zamjenik generalnog sekretara.

Na trećoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2012. godini donijeti su sljedeći zakoni: Zakon o hemikalijama, Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije, Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore, s jedne strane i Belgijsko-luksemburške ekonomske unije, s druge strane o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, u odnosu na biomedicinska ispitivanja (CETS br. 195), Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, u odnosu na genetsko testiranje u zdravstvene svrhe (CETS br. 203) i Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o spasavanju iz 1989. godine.

Takođe, donijeta je Odluka o dopuni Odluke o imen-

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

trati na četvrtom sastanku Parlamentarnog odbora, koji će biti održan 2. i 3. aprila 2012. godine u Podgorici. Mart su obilježile i druge brojne aktivnosti na regionalnom i međunarodnom planu.

Tema broja ovog mjeseca je održavanje „Ženskog Parlamenta“, koji je po prvi put organizovan u Skupštini Crne Gore 8. marta, na Međunarodni dan žena, sa ciljem promocije ženskih ljudskih prava. Na zasijedanju Ženskog parlamenta, predstavnice ženskih asocijacija parlamentarnih partija, kao i predstavnice civilnog društva, imale su priliku da postavljaju pitanja članovima i članicama Vlade. Ovim je Skupština Crne Gore iskazala spremnost da i u praksi sprovodi i promoviše pitanje rodne ravnopravnosti i da time doprinese osnaživanju položaja žena u crnogorskom društvu.

Bilten „Otvoreni Parlament“ predstavlja još jedan od načina na koji Skupština teži da približi svoj rad građanima Crne Gore. Smatram da je ova publikacija veoma značajna kao pouzdan izvor informacija o radu Skupštine. Stoga, ovim putem se zahvaljujem Centru za demokratsku tranziciju, na pruženoj materijalnoj i stručnoj pomoći. Takođe, Skupština duguje veliku zahvalnost Evropskoj uniji, koja je dosad posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori finansirala izdavanje biltena.

Naravno, ostajemo otvoreni za vaše komentare i sugestije, kao i kritike koje nam mogu pomoći da naš rad učinimo što kvalitetnijim.

S poštovanjem,

Damir Davidović
generalni sekretar

ovanju predsjednika, sekretara i devet članova Državne izborne komisije.

U okviru tačke Izbori i imenovanja, donijete su sljedeće odluke: da se Zoran Vukčević i Zoran Ćulafić razriješe dužnosti člana Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, a za članove izaberu Refik Bojadžić i Maida Bešlić; da se za člana Odbora za bezbjednost i odbranu izabere Zoran Ćulafić; da se za člana Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije izabere Valentina Radulović-Šćepanović; da se za člana Odbora za ekonomiju, finansije i budžet izabere Nikola Gegaj; da se Valentina Radulović-Šćepanović razriješi dužnosti člana Odbora za rodnu ravnopravnost, a za članove izaberu Jasmin Sutović i Ljubica Aranitović; da se Branko Čavor razriješi dužnosti člana Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i izabere za predsjednika Odbora, a za članove izaberu Zoran Srzentić, Njegosava Vujanović i Samir Agović; da se za člana Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport izabere Mirsad Mulić i da se za člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje izabere Zoran Srzentić.

Predlozi zakona razmatrani na odborima:

- **Predlog zakona o zabrani zlostavljanja na radu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Predlog zakona je razmotren i od strane Odbora za rodnu ravnopravnost, u svojstvu zainteresovanog odbora, koji je predložio Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje, kao matičnom Odboru, da predloži Skupštini Crne Gore da ga usvoji.
- **Predlog zakona o hemikalijama** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o vazdušnom saobraćaju** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o kontroli izvoza robe dvostruke namjene** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o veterinarstvu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrometeorološkim poslovima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjeni Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog amandmana na Ustav Crne Gore** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izdavačkoj djelatnosti** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, u odnosu na biomedicinska ispitivanja** (CETS br. 195) razmotren od strane Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, u svojstvu zainteresovanog odbora. Odbor je predložio Odboru za međunarodne odnose i evropske integracije, kao matičnom Odboru, da predloži Skupštini Crne Gore da ga usvoji.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, u odnosu na genetsko testiranje u zdravstvene svrhe** (CETS br. 203) razmotren od strane Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, u svojstvu zainteresovanog odbora. Odbor je predložio Odboru za međunarodne odnose i evropske integracije, kao matičnom Odboru, da predloži Skupštini da ga usvoji.

Predlozi drugih akata razmatrani na odborima:

- **Predlog odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Predlog odluke je razmatran i od strane Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, koji je predložio Skupštini da ovaj Predlog odluke ne usvoji.
 - **Osam predloga odluka** razmatrano i predloženo Skupštini na usvajanje od strane Administrativnog odbora: da se Branko Čavor razriješi dužnosti člana Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i izabere za predsjednika Odbora, a za članove izaberu Zoran Srzentić, Njegosava Vujanović i Samir Agović; da se Zoran Vukčević i Zoran Čulafić razriješe dužnosti člana Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, a za članove izaberu Refik Bojadžić i Maida Bešlić; da se Valentina Radulović-Šćepanović razriješi dužnosti člana Odbora za rodnu ravnopravnost, a za članove izaberu Jasmin Sutović i Ljubica Aranitović; da se za člana Odbora za ekonomiju, finansije i budžet izabere Nikola Gegaj; da se za člana Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije izabere Valentina Radulović-Šćepanović; da se za člana Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport izabere Mirsad Mulić; da se za člana Odbora za bezbjednost i odbranu izabere Zoran Čulafić; i da se za člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje izabere Zoran Srzentić.
- Takođe, Odbor je razriješio Omera Mehmedovića dužnosti savjetnika potpredsjednika Skupštine, zbog prelaska na drugu dužnost.

NADZORNA AKTIVNOST

- Na drugoj (posebnoj) sjednici prvog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore u 2012. godini, posvećenoj premijerskom satu i poslaničkim pitanjima, na pitanja poslanika odgovarali su predsjednik Vlade Crne Gore Igor Lukšić i ministri u Vladi. Predsjedniku Vlade postavljeno je sedam, a ministrima 64 pitanja.
- Radna grupa za izradu akata o radu Fonda za manjine (novi naziv: Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava) održala je drugi po redu sastanak 1. marta 2012. godine. Članovi Radne grupe razmotrili su prispjele predloge šest nacionalnih savjeta za principe na kojima bi se zasnivao rad Fonda za manjine. Dogovoreno je da predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u kontekstu planiranih



- izmjena važećeg Zakona o manjinskim pravima i slobodama, predloge sa sastanaka Radne grupe ima u vidu kao moguća nova zakonska rješenja. Takođe, dogovoreno je da se predlozi izneseni na sastanku dostave na mišljenje svim članovima Radne grupe, kako bi oni na sljedećem sastanku dali konkretne predloge za izmjenu postojećih normativnih propisa.
- Na sjednici održanoj 2. marta, Odbor za ljudska prava i slobode razmotrio je Informaciju o stanju u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u vezi sa štrajkom zatvorenika koju je dostavilo Ministarstvo pravde. Sjednici su prisustvovali ministar pravde Duško Marković i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šučko Baković.
- Ministar pravde Duško Marković saopštio je da je u

ZIKS-u 6. februara stupilo u štrajk glađu oko 700 osuđenih lica, izražavajući na taj način nezadovoljstvo primjenom odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koje se odnose na uslovni otpust. On je ocijenio da su tokom sedmodnevnog odbijanja hrane poštovana sva prava lica lišenih slobode propisana pozitivnim domaćim propisima i međunarodnim aktima. Zaštitnik Baković je obavijestio Odbor da je, u postupku ispitivanja povrede ljudskih prava osuđenika u ZIKS-u, ustvrdio da je razlog za štrajk zatvorenika odbijanje njihovih molbi za uslovni otpust, od stupanja na snagu novog zakona. Takođe, ustanovio je da su osuđenici koji su štrajkovali imali pogrešno uvjerenje o odredbama novog zakona koje se tiču prava na uslovni otpust (da se ovo pravo stiče automatski poslije izdržavanja 2/3 kazne zatvora).

Članovi Odbora su informisani i o slučaju pritvorenika Milivoja Terzića, kao i o poštovanju prava zatvorenika Željka Bulatovića. Na kraju sjednice, Odbor je odlučio da se, na osnovu Informacije i rasprave sa sjednice, sačine zaključci o kojima će se članovi Odbora na narednoj sjednici izjasniti i uputiti ih nadležnim organima na dalje postupanje.

- Administrativni odbor je, na sjednici održanoj 6. marta, donio odluku da daje saglasnost na Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka. U konstruktivnoj raspravi učestvovao je i Šefko Crnovršanin, predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka, u svojstvu predlagачa akta.
- Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije je, na sjednici od 14. marta, nakon razgovora sa kandidatom za ambasadora Crne Gore u Republici Hrvatskoj na rezidentnoj osnovi, Igorom Građevićem, dao pozitivno mišljenje, polazeći od njegovih profesionalnih i stručnih sposobnosti koje ga preporučuju za tu funkciju.
- Odbor za ekonomiju, finansije i budžet održao je 22. marta konsultativno saslušanje na temu: „Aktuelna situacija u Kombinat aluminijuma Podgorica nakon usvajanja Odluke o naknadnom potvrđivanju Odluke o preuzimanju duga AD Kombinat aluminijuma Podgorica prema Deutsche banci i odgovarajućih zaključaka u Skupštini Crne Gore“. Pozivu za sjednicu odazvali su se ministar ekonomije Vladimir Kavarić i predstavnik Vlade u Odboru direktora KAP-a Nebojša Dožić. Predsjednik Odbora direktora KAP-a i izvršni direktor En+ grupe Aleksej Kuznjecov prethodno je obavijestio Odbor da je spriječen da prisustvuje sjednici.

U toku dvočasovne rasprave, razmatrana su pitanja koja su se odnosila na: dinamiku realizacije zaključaka Skupštine povodom usvajanja Odluke o potvrđivanju Odluke o preuzimanju duga AD Kom-

binat aluminijuma Podgorica prema Deutsche banci, u iznosu od 22 miliona eura, aktuelnu situaciju u Kombinat aluminijuma, rezultate poslovanja u 2011. godini i prvom kvartalu 2012. godine itd.

Poslanike su interesovala pitanja koja su se odnosila na rizik aktiviranja garancija prema mađarskoj OTP banci, ruskoj VTB banci i njihov uticaj na stabilnost javnih finansija, kao i pitanje eventualne arbitraže pred sudom u Beču povodom Ugovora o poravnanju sa ruskom Centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom (CEAC). Odbor je odlučio da na jednoj od narednih sjednica ustvrdi ocjene i stavove povodom održane rasprave.

- Odbor za ekonomiju, finansije i budžet održao je 26. marta konsultativno saslušanje na temu: „Aktuelna pitanja vezana za primjenu Zakona o energetici u odnosu na položaj i ovlaštenja Regulatorne agencije za energetiku“. Pozivu za sjednicu odazvali su se predstavnici Ministarstva ekonomije, Regulatorne agencije za energetiku i Elektroprivrede Crne Gore. Tročasovna rasprava obuhvatila je pitanja koja su se, između ostalog, odnosila na: nezavisnost i transparentnost rada Regulatorne agencije za energetiku, sadržaj novousvojenih metodologija za obračun cijena i tarifa električne energije, postupak utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda, strategiju naplate potraživanja i strukturu računa za električnu energiju. Poslanike su, takođe, interesovali način na koji Agencija prati i analizira rad i poslovanje energetskih subjekata, iznos potraživanja Elektroprivrede Crne Gore od fizičkih, pravnih lica i velikih privrednih subjekata, kao i subvencije za socijalno ugrožene kategorije stanovništva.
- Odbor za ljudska prava i slobode održao je javnu tribinu na temu „Implementacija Zakona o zabrani diskriminacije“, 30. marta 2012. godine.

Učesnike tribine primio je gradonačelnik Glavnog grada dr Miomir Mugoša, sa saradnicima. Nakon prijema, tribina sa građanima je održana u sali JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“. Cilj održavanja tribine bila je rasprava o efektima implementacije Zakona o zabrani diskriminacije, sa posebnim naglaskom na učešće građana u diskusiji. Na tribini su, pored predsjednika i članova Odbora, kao i drugih poslanika Skupštine, učestvovali i predstavnici: Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, sudske vlasti, lokalne samouprave, Misije OEBS-a u Crnoj Gori, nevladinog sektora, kao i građani. Članovi Odbora za ljudska prava i slobode su, na kraju tribine, naglasili da će sve primjedbe i sugestije u vezi sa primjenom važećeg Zakona upotrijebiti u procesu izmjena onih zakonskih rješenja čija je primjena problematična, u namjeri da se zadovolje potrebe i interesi svih građana.

NOVOSTI IZ PARLAMENTA



Aktivnosti Skupštine Crne Gore u okviru Savjeta Evrope

Počela priprema Crne Gore za učešće u kampanji Savjeta Evrope „Jedno od petoro“

U zgradi Vlade Crne Gore, 2. marta 2012. godine, sastao se Nacionalni tim koji će pripremati učešće Crne Gore u projektu Savjeta Evrope „Jedno od petoro“. U Nacionalnom timu učestvuju i poslanici Skupštine Crne Gore: Valentina Radulović – Šćepanović, Snežana Jonica, Zoran Vukčević i Džavid Šabović.

Kampanja „Jedno od petoro“ ima za cilj da umanj i zaustavi seksualno nasilje nad djecom i uključi še široku strukturu društvenih činilaca, shodno predlogu Savjeta Evrope. Kampanja će trajati do 2014. godine.

Na sastanku Tima je izražena jaka posvećenost učesnika ciljevima ovog projekta i predloženo je da se jasni rezultati crnogorskog angažmana postignu, te na nacionalnom nivou predstave do kraja 2012. godine.

Takođe je dogovoreno da u najskorijem roku svi uključeni činici i resori počnu sprovoditi konkretno definisane obaveze sa precizno naznačenim rokovima. Ciljevi su podizanje nivoa svijesti među djecom i odraslima, kao i prevencija nasilja nad djecom.

Zbog ozbiljnosti problema, Nacionalni tim obuhvata predstavnike na svim nivoima: poslanike Skupštine, koji su ujedno i članovi crnogorske parlamentarne delegacije u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope; predstavnike devet ministarstava; Kabinet predsjednika Vlade; Zajednicu opština Crne Gore; Vrhovno državno tužilaštvo; kancelariju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda; Vrhovni sud; Upravu policije; Vladin Biro za odnose s javnošću i UNICEF. Nacionalni tim, takođe, ostaje otvoren za saradnju sa nevladinim sektorom.

Izvjestilac Odbora za monitoring PS SE Žan-Šarl Gardeto posjetio Skupštinu Crne Gore

Izvjestilac Odbora za monitoring Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Žan-Šarl Gardeto posjetio je Skupštinu Crne Gore 6. marta 2012. godine.

U toku posjete, Gardeto se sastao sa parlamentarnom delegacijom Skupštine u PS SE. Članovi delegacije upoznali su izvjestioca o napretku Crne Gore u ispunjavanju obaveza preuzetih članstvom u Savjetu Evrope. Istaknut je kontinuitet dobre saradnje Crne Gore i SE, a naročito izuzetno dobra saradnja sa ekspertskim tijelima SE - Venecijanskom komisijom, GRECO-om i MONEYVAL-om, ali i drugim tijelima SE.

Izvjestilac Žan-Šarl Gardeto pozdravio je napredak Crne Gore na putu evropskih integracija i pozdravio intenzivnije učešće delegacije u radu PS SE.

Sastanku su prisustvovali: šefica crnogorske parlamentarne delegacije u PS SE, Valentina Radulović - Šćepanović i poslanici Džavid Šabović, Snežana Jonica, Zoran Vukčević i Ervin Spahić.

Izvjestilac Gardeto susreo se i sa predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem. Predsjednik ga je upoznao sa dostignućima koje je Crna Gora ostvarila u periodu od posljednje posjete izvjestilaca PS SE. Posebno je apostrofirao donošenje izbornog zakona i zakona o ombudsmanu u skladu sa evropskim standardima, čime je demonstrirana posvećenost vrijednostima na kojima je utemeljena najstarija panevropska organizacija.

Predsjednik je, takođe, informisao sagovornika o aktivnostima Skupštine u procesu promjena Ustava u dijelu pravosuđa i istakao da će u narednom periodu rad na izmjeni najvišeg pravnog akta biti intenziviran.

Predstavnici Skupštine Crne Gore učestvovali na 6. COSAP konferenciji u Tirani

Proaktivniji pristupi i snažnija uključenost parlamenta u procese evropskih integracija kao institucija koje imaju demokratske mandate da unapređuju nacionalni integrativni proces kroz zakonodavne i nadzorne aktivnosti, biće neophodni za dalji napredak država regiona“, zajednička je poruka poslata sa 6. Konferencije parlamentarnih odbora za evropske integracije država uključenih u SSP process u jugoistočnoj Evropi (COSAP), koja je 9. marta 2012. godine završena u Tirani.

Posebna pažnja tokom ove konferencije usmjerena je na ulogu odbora za evropske integracije u postupku usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa evrop-

skim pravom, kao jednom od ključnih izazova u procesu pridruživanja.

Takođe, vođena je i rasprava o izazovima primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ocjenama iz analitičkih izvještaja Evropske komisije, saradnji parlamenta sa civilnim društvom i institucijama Evropske unije, ali i o saradnji COSAP-a sa drugim regionalnim parlamentarnim organizacijama i inicijativama. Na kraju Konferencije, usvojena je Zajednička izjava.

Konferenciji su, pored predstavnika Skupštine Crne Gore i Albanije, prisustvovala i parlamentarne delegacije Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, kao i delegacije Turske i Kosova u svojstvu posmatrača.

Delegacija Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije učestvovala na COFACC sastanku

Zamjenik predsjednika Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, Vasilije Lalošević i član Odbora Obrad - Mišo Stanišić, učestvovali su na sastanku Konferencije predsjedavajućih odbora za vanjske poslove nacionalnih parlamenata država članica Evropske unije (COFACC), koji se u sklopu parlamentarnih aktivnosti danskog predsjedavanja EU održao 11. i 12. marta u Kopenhagenu.

U okviru sastanka, izlaganja su imali visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i bezbjednost Ketrin Ešton, predsjednik Odbora za vanjske poslove Parlamenta Kraljevine Danske Jepe Kofod, ministar vanjskih poslova Vlade Kraljevine Danske Vili Sovndal, kao i generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmussen. U toku debate, naglašena je važnost daljeg unapređenja opšte vanjske i bezbjednosne politike Evropske unije, kao i potreba za jačanjem saradnje između EU i NATO.

Članovi delegacije Skupštine održali su neformalni sastanak sa visokom predstavnicom EU Ketrin Ešton, kao i sa generalnim sekretarom NATO-a Rasmusenom, koji je pohvalio napredak Crne Gore u procesu evroat-

lantskih integracija i aktivnosti koje se sprovode na sveukupnim reformama u Crnoj Gori.

Pošto je Crna Gora država kandidat za članstvo u EU, Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije učestvovao je u radu COFACC-a u statusu promatrača, zajedno sa ostalim zemljama kandida-



Predsjednik Krivokapić primio Aleksandru Kas Granhe, direktoricu u Generalnom direktoratu za proširenje EU

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić primio je Aleksandru Kas Granhe, direktoricu za Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Tursku i Island u Generalnom direktoratu za proširenje EU, 14. marta 2012. godine. Prijemu je prisustvovao šef Delegacije EU u Crnoj Gori ambasador Leopold Maurer.

Krivokapić je direktoricu Granhe upoznao sa aktivnostima koje se sprovode u Skupštini Crne Gore, sa posebnim naglaskom na kontinuirano unapređenje njene kontrolne funkcije i dinamičnu zakonodavnu aktivnost. Kao posebno važnu činjenicu je naglasio postojanje konsenzusa u Skupštini kada je riječ o putu Crne Gore ka EU.

Bilo je riječi i o aktivnostima Skupštine u procesu promjena Ustava Crne Gore u dijelu pravosuđa, a istaknuto je da će u narednom periodu rad na izmjeni najvišeg pravnog akta biti intenziviran. Krivokapić je istakao punu spremnost Parlamenta za nastavak otvorene i konstruktivne saradnje sa Venecijanskom komisijom u ovom procesu.

Direktorica u Generalnom direktoratu za proširenje EK Aleksandra Kas Granhe je navela da je Crna Gora ostvarila i ostvaruje napredak u evropskim integracijama, te izrazila očekivanje da će i kroz naredne faze ovog procesa postojati puna posvećenost obavezama koje stoje na evropskom putu države.

Delegacija Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na sastanku CFFAC u Kopenhagenu

U okviru Parlamentarne dimenzije polugodišnjeg predsjedavanja Kraljevine Danske Evropskom unijom, poslanici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore učestvovali su na Sastanku predsjedavajućih odborima za finansije i fiskalnu politiku (CFFAC) 19. i 20. marta 2012. godine u Kopenhagenu.

U fokusu sastanka bila su pitanja koja se odnose na višegodišnji finansijski okvir i porez na finansijske

transakcije, kao i pitanje parlamentarne kontrole novog budžetskog okvira.

Kao predstavnici države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovali su na Sastanku predsjedavajućih u svojstvu posmatrača.

Ispred Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovali su poslanici Aleksandar Damjanović i Damir Šehović.

Generalni sekretar Skupštine Damir Davidović boravio u posjeti Republici Francuskoj

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović boravio je 19-23. marta 2012. godine u posjeti Republici Francuskoj, na poziv francuskog Ministarstva vanjskih i evropskih poslova.

Generalni sekretar susreo se sa generalnim sekretarima Narodne skupštine francuskog Parlamenta, Korin Lukjan i Daniel Rivaj, sa kojima je razmijenio mišljenja o radu stručnih službi, formama neposredne razmjene iskustava i uspostavljanju čvršće saradnje. Tokom razgovora razmijenjene su informacije o modelima funkcionisanja dva parlamenta, u okviru jačanja uloge zakonodavnih institucija i poboljšanja njihove efikasnosti. Posebno su tretirana pitanja najboljih praksi u sprovođenju parlamentarnog nadzora. U cilju unapređenja nadzorne uloge Skupštine Crne Gore, dogovoreno je da se uskoro organizuje studijska posjeta njenih službenika francuskom parlamentu.

Generalni sekretar Davidović susreo se i sa

pomoćnikom direktora Direkcije za EU u francuskom Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Loran Delausom. Na sastanku je razmotren širi kontekst funkcionisanja Evropske unije, kao i aktuelni izazovi sa kojima se EU suočava. Posebna pažnja posvećena je očekivanjima Francuske, kao zemlje članice EU, od procesa pregovaranja sa Crnom Gorom u vezi njenog budućeg članstva. Bilo je riječi i o povećanju složenosti procesa evropskih integracija u odnosu na ranije talase proširenja, jer po novom modelu pregovaranja, praćenje ispunjavanja standarda traje do samog trenutka učlanjenja. O aktuelnim ekonomskim izazovima sa kojima se susreće EU, generalni sekretar je razgovarao sa savjetnikom ministra za evropska pitanja Valterom Matianom.

Generalni sekretar održao je i sastanak u organizaciji „Confrontations Europe“ i obišao Institut za visoke studije nacionalne odbrane i Institut za bezbjednosne studije EU.

TEMA BROJA



Ženski Parlament

Na Međunarodni dan žena, 8. marta, u Skupštini Crne Gore po prvi put je održan „Ženski parlament“, u organizaciji Odbora za rodnu ravnopravnost. Zasijedanje Ženskog parlamenta otvorio je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić.

U uvodnom izlaganju, predsjednik Krivokapić je izrazio uvjerenje da će u budućim sazivima Skupštine Crne Gore sigurno biti više žena. „Dva parlamenta koja zasijedaju jednom godišnje u ovom visokom domu, Đečiji i Ženski parlament, daju mu punu snagu života i šalju najljepšu sliku. Nama ostaje da vjerujemo da možemo biti dostojni stvaranja koje vi predstavljate, stvaranja koje karakteriše i naše majke, sestre, što činite crnogorsko društvo tako snažnim, istrajnim, vječnim“, zaključio je predsjednik Krivokapić.

Zasijedanjem Ženskog parlamenta predsjedavala je Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost. Ona je u uvodu naglasila da sva danas podrazumijevajuća ženska ljudska prava dugujemo hrabrim ženama koje su živjele prije nas i da je 8. mart praznik koji nas podsjeća da se i mi moramo angažovati i našim nasljednicama omogućiti da ženska ljudska prava budu još dostupnija i sigurnija.

Poslanica Drobnjak je takođe poručila da „svakog dana muškarci i žene treba da budu ravnopravni i zato moramo promijeniti kulturni kontekst kako bi se, bez

opterećenosti stereotipima, ostvarivala ženska ljudska prava. U tom procesu je, svakako, važno stvoriti ambijent u kome će se 8. mart slaviti kako mu i dolikuje – dostojanstveno“. U svom izlaganju, ona se osvrnula i na nalaze istraživanja Interparlamentarne unije (IPU) o preprekama s kojima se žene suočavaju pri ulasku u politiku. Istraživanje je pokazalo da su na prvom mjestu privatni, kulturni, psihološki i materijalni razlozi, kao što su obaveze u kući i porodici, predrasude o mjestu žena u društvu, nedostatak podrške porodice, nedostatak samopouzdanja i finansijskih sredstava. Drugu grupu prepreka čine politički razlozi, kao što su nedostatak podrške političke partije, nedostatak iskustva u javnom djelovanju, kao i izostanak podrške izbornog tijela i drugih žena političarki.

U toku zasijedanja, članovi i članice Vlade Crne Gore odgovorili su na 25 pitanja predstavnica ženskih asocijacija parlamentarnih partija, kao i predstavnica civilnog društva.

Organizacijom Ženskog parlamenta, Skupština Crne Gore je još jednom izrazila spremnost da sprovodi i promoviše pitanje rodne ravnopravnosti i da time doprinese osnaživanju položaja žena u crnogorskom društvu. Jedan od elemenata tog osnaživanja je ravnopravno učešće u donošenju odluka. Kao što je podsjetila poslanica Drobnjak, učešće žena u

političkom životu, koje se prvenstveno ostvaruje kroz pravo glasa, predstavlja jedan od najznačajnijih aspekata rodne ravnopravnosti i glavnih pokazatelja otvorenosti i demokratičnosti društva.

U Crnoj Gori, žene su po prvi put dobile biračko pravo 1941. godine, kad su u izboru Odbora narodnog oslobođenja učestvovala dvije žene: Hristina Nedić, učiteljica i Mileva Kastratović, profesorica. Već sutradan Privremena vrhovna komanda izdaje uputstvo po kojem „Pravo birati i biti biran imaju svi građani koji su napunili 18 godina, muškarci i žene, bez obzira na vjeroispovijest, nacionalnost i rasu“. Prvi akt kojim je biračko pravo žena ozakonjeno bila je izjava CASNO-a (Crnogorske antifašističke skupštine narodnog oslobođenja), kojom je garantovano da izbornu pravo imaju svi građani oba pola koji su navršili 18 godina. Ovo je bila dobra osnova za ustavno određenje biračkog prava žena, u članu 21 Ustava NR Crne Gore iz 1946. godine. Od 1946. godine, aktivno i pasivno biračko prava žena garantuje se u svakom narednom Ustavu, a Ustav Crne Gore, usvojen 2007. godine, obezbjeđuje znatno više od pukog glasačkog prava, jer član 18 glasi: „Država jemči ravnopravnost žene i muškarca i razvija politiku jednakih mogućnosti.“



Danas, kao što je podsjetila poslanica Drobnjak, u Crnoj Gori žene čine 50,61% ukupne populacije, a u Skupštini ima 11 poslanica, što čini 13,58% poslanika. U Vladi je jedna žena, jedna je predsjednica opštine, a dvije predsjedavaju lokalnim parlamentima. To ukazuje na činjenicu da naša država ima podzastupljenost žena na mjestima odlučivanja.

Ipak, čine se značajni naponi kako bi se situacija promijenila. U julu 2007. godine, neposredno prije donošenja Ustava, usvojen je Zakon o rodnoj ravnopravnosti, kao prvi antidiskriminacioni zakon. Specifičnost ovog zakona je u tome što uvodi obavezu državnih organa i svih drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja, da u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka ocjenjuju uticaj tih odluka na položaj žena i muškaraca. Takođe, Skupština je usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika, u septembru 2011. godine, postavila obavezu da žene moraju činiti najmanje 30% svake izborne liste, u cilju postepenog povećavanja nivoa učešća žena u političkom životu. Ovi pravni akti, kao i niz drugih aktivnosti Skupštine, predstavljaju značajan doprinos osnaživanju položaja žena u Crnoj Gori, čemu će Skupština biti posvećena i u narednom periodu.



PARLAMENTARNI POJMOVNIK

POLITIČKA KULTURA¹. U najširem značenju, kultura je način na koji ljudi žive. Sociolozi i antropolozi obično prave razliku između „kulture“ i „prirode“, pri čemu se prva prenosi s generacije na generaciju, ali ne biološkim nasljeđem. Međutim, politikolozi koriste pojam u užem značenju da bi odredili psihološka usmjerenja ljudi, tako da politička kultura predstavlja „obrazac orijentacija“ prema političkim objektima, kao što su partija, vlada, ustav, koje se izražavaju u vjerovanjima, simbolima i vrijednostima. Politička kultura razlikuje se od javnog mnjenja po tome što je oblikuju trajne vrijednosti, a ne dnevno reagovanje ljudi na određene politike i probleme.

¹ Izvor: Endru Hejvud, *Politika*, CLIO, Beograd, 2004.

IZ ISTORIJE CRNOGORSKOG PARLAMENTARIZMA



ZAKON O ČINOVNICIMA GRAĐANSKOG REDA

6/19. decembar 1902.

MI
NIKOLA I
Po milosti Božjoj
KNJAZ I GOSPODAR CRNE GORE
Na predlog Našeg Državnog Savjeta
Riješismo se narediti i naređujemo ovaj

ZAKON O ČINOVNICIMA GRAĐANSKOG REDA

OPŠTA NAREĐENJA

Čl. 1

Svojstvo djeystviteljnoga činovnika zadobiva se ukazom Knjaza Gospodara kojim se kogod postavlja na kakvo mjesto u državnoj službi. Ukaz ima biti obnarodovan u službenom listu.

Čl. 2

Od dana naimenovanja počinju prava činovnika, a dužnosti i s ovim skopčane odgovornosti od dana kad se uvede u posao dotičnoga zvanja.

* * *

DIO I DUŽNOSTI I PRAVA ČINOVNICA

Čl. 8

Svaki je činovnik dužan tačno i revnosno ispunjavati dužnosti povjerenog mu zvanja po zakonima, uredbama i službenim propisima.

Čl. 9

Vladanje činovnika u službi i van službe i postupanje spram mlađih i starijih mora biti odlično, izobraženog čovjeka i činovnika dostojno.

...

Na Cetinju, 6. decembra 1902. god.
Nikola, s/r.


*Iz Zakona o činovnicima građanskog reda,
Cetinje 1902.*

IZ GALERIJE PARLAMENTA

Đorđe Andrejević Kun: „Portret Ivana Milutinovića”

Skupštinska likovna zbirka sadrži i ostvarenja autora sa prostora bivše Jugoslavije, kao što je Đorđe Andrejević Kun, čiji rad predstavlja vrijeme živih sjećanja na ratnu epopeju i njene heroje. Djelo Đorđa Andrejevića Kuna istoričari svrstavaju u vidove ekspresionizma i poetskog realizma, sa iskoricima ka socijalno angažovanim temama, a sastoji se od preko 300 slika (od monumentalnih do intimnih) i više od 1.000 crteža.

Rođen je 1904. u Vroclavu, školovao se u Berlinu, Beogradu, Italiji i Parizu. Bio je španski borac i učesnik NOB-a, što je ostavilo traga i u njegovom stvaralaštvu.



KALENDAR



1. mart

- U organizaciji Ministarstva kulture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i Misije OEBS-a u Crnoj Gori, u Hotelu „Crna Gora“ održan je Okrugli sto na kojem su razmatrani Nacrt zakona o slobodnom pristupu informacijama, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Skupštine Crne Gore.
- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Željko Šturanović primio je delegaciju Međunarodne unije notara (UINL), koju je predvodio predsjednik Komisije za kooperaciju UINL zadužene za srednju Evropu i Balkan, Mišel Merloti. Sastanku su prisustvovali i predsjednica Notarske komore Crne Gore Tanja Čepić i predstavnik Ministarstva pravde, Jadranka Vukčević.

2. mart

- Budimir Šćepanović, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Rifat Hadrović, viši državni tužilac u Bijelom Polju, Ljiljana Klikovac, osnovna državna tužiteljka u Podgorici, Stevo Šekarić, osnovni državni tužilac u Nikšiću i Erdan Feratović, osnovni državni tužilac u Plavu, položili su pred predsjednikom Skupštine Crne Gore Rankom Krivokapićem zakletvu da će svoje funkcije obavljati po Ustavu i zakonu.
- U zgradi Vlade Crne Gore, sastao se Nacionalni tim koji će pripremati učešće Crne Gore u projektu Savjeta Evrope „Jedno od petoro“. U Nacionalnom timu učestvuju i poslanici Skupštine Crne Gore: Valentina Radulović – Šćepanović, Snežana Jonica, Zoran Vukčević i Džavid Šabović. Kampanja „Jedno od petoro“ ima za cilj da umani i zaustavi seksualno nasilje nad djecom i uključiće široku strukturu društvenih činilaca, shodno predlogu Savjeta Evrope.
- Završena studijska posjeta Saveznom parlamentu Njemačke - Bundestagu, organizovana od strane njemačke fondacije Konrad Adenauer. U programu su učestvovali službenici Skupštine Crne Gore i sekretari poslaničkih klubova, a jedan od ciljeva posjete bilo je upoznavanje sa načinom rada Bundestaga i procedurama koje su neophodne kako bi se postigla puna efikasnost u radu.

3. mart

- Održana je međunarodna konferencija pod nazivom „Uloga parlamenata u procesu odlučivanja o prioritetima: smanjenje javnih troškova ili stimulisanje ekonomije“, u Beogradu. Konferenciji su prisustvovali predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Aleksandar Damjanović i član Odbora, Zarija Pejović.

5. mart

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, povodom jedne od najtežih željezničkih nesreća u Poljskoj, uputio je telegram saučešća Nj.E. Evi Kopaš, maršalki Sejma Republike Poljske i Nj.E. Bogdanu Boruševiću, maršalu Senata Republike Poljske.

6. mart

- Izvjestilac Odbora za monitoring PS SE Savjeta Evrope Žan-Šarl Gardeto posjetio je Skupštinu Crne Gore. U toku posjete, Gardeto se sastao sa parlamentarnom delegacijom Skupštine u PS SE, kao i sa predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem.



7. mart

- Odbor za ljudska prava i slobode održao je četvrti sastanak sa predstavnicima Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, čime je izrazio spremnost za nastavak saradnje, sa ciljem da doprinese rješavanju problema djece i omladine sa teškoćama u razvoju i poboljšanju njihovog položaja u društvu.
- U organizaciji Uprave za kadrove, u okviru NISPAce Projekta „Implementacija Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori“, održana je radionica - Reforma javne uprave u Slovačkoj – izabrana iskustva, u prostorijama ReSPA-e u Danilovgradu.

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



8. mart

- Održano zasijedanje „Ženskog parlamenta“, u organizaciji Odbora za rodnu ravnopravnost. Zasijedanje je otvorio predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, a predsjedavala je Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost.

9. mart

- Završena 6. COSAP konferencija u Tirani, na kojoj su učestvovali predstavnici Skupštine Crne Gore, u svojstvu posmatrača. Posebna pažnja tokom ove konferencije usmjerena je na ulogu odbora za evropske integracije u postupku usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa evropskim pravom.

12. mart

- Zamjenik predsjednika Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine Crne Gore, Vasilije Lalošević i član Odbora, Obrad – Mišo Stanišić, učestvovali su na COFACC sastanku, koji se u sklopu parlamentarnih aktivnosti danskog predsjedavanja EU održao 11. i 12. marta, u Kopenhagenu.

14. mart

- Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić primio je komandanta NATO snaga u Evropi admirala Džejsa Stavridisa. Podsjetivši da su članstvo u EU i NATO ključni prioriteti Crne Gore, predsjednik Krivokapić je upoznao gosta sa brojnim aktivnostima i rezultatima koje je Crna Gora ostvarila na putu pristupanja evroatlantskim strukturama.
- Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić primio je Aleksandru Kas Granhe, direktorku za Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Tursku i Island u Generalnom direktoratu za proširenje EU. Prijemu je prisustvovao šef Delegacije EU u Crnoj Gori, ambasador Leopold Maurer.



15. mart

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, povodom saobraćajne nesreće belgijskog autobusa u Švajcarskoj 13. marta, kada je poginulo 28 ljudi od kojih je 22 đaka, uputio je telegram saučesća Federalnom parlamentu Belgije, odnosno predsjedniku Vijeća narodnih poslanika i predsjedniku belgijskog Senata.

19. mart

- Poslanici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovali su na Sastanku predsjedavajućih odborima za finansije i fiskalnu politiku (CFFAC), 19. i 20. marta u Kopenhagenu. U svojstvu posmatrača, kao predstavnici zemlje kandidata za članstvo u EU, na Sastanku su učestvovali poslanici Aleksandar Damjanović i Damir Šehović.

20. mart

- Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak učestvovala je na Konferenciji „Zajedno protiv diskriminacije“, održanoj u Hotelu „Splendid“, u Bečićima. Konferencija je održana sa ciljem da se obezbijedi promocija Preporuke Komiteta ministara Savjeta Evrope o mjerama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

21. mart

- Predsjednik i članovi Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine sastali su se sa višim savjetnikom u Centru za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), ambasadorom Gregorom Zoreom i saradnicima. Tema sastanka bila je realizacija budućeg projekta „Jačanje parlamentarnog nadzora nad bezbjednosnim sektorom na Zapadnom Balkanu“.



Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



22. mart

- Održan prvi pripremni sastanak poslanika Skupštine Crne Gore, članova Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), na kojem je razgovarano o dnevnom redu i temama četvrtog sastanka Parlamentarnog odbora, koji će biti održan 2. i 3. aprila 2012. godine, u Podgorici.

23. mart

- Generalni sekretar Skupštine Damir Davidović boravio je od 19 do 23. marta u posjeti Republici Francuskoj, na poziv francuskog Ministarstva vanjskih i evropskih poslova, gdje se sastao sa generalnim sekretarima Narodne skupštine francuskog Parlamenta, Korin Lukvinsi i Daniel Rivaj. Takođe, susreo se i sa pomoćnikom direktora Direkcije za EU u francuskom Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Loran Delausom.
- Održan Okrugli sto na temu „Borba protiv korupcije i uloga Zakona o slobodnom pristupu informacijama“, u organizaciji NVO MANS, uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.
- Održan seminar pod nazivom „Uloga parlamenta u vladavini prava“, u okviru programa saradnje Skupštine Crne Gore i Vestminsterske fondacije za demokratiju. Na skupu su učestvovali članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za bezbjednost i odbranu, kao i Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije. Seminarom su moderirali poslanik Gornjeg doma Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Lord Džordž Fauks i poslanik Parlamenta Škotske Liam Makartur, koji su predstavili britanska iskustva u oblasti zakonodavnog rada i kontrolne uloge Parlamenta.

29. mart

- Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić primio je pomoćnika generalnog sekretara NATO za politička pitanja i bezbjednosnu politiku, ambasadora Dirka Brengelmana. Predsjednik Krivokapić je naglasio da je za Crnu Goru pristupanje NATO-u jedan od

ključnih vanjskopolitičkih prioriteta, pa je zato država posvećena ispunjavanju obaveza i dostizanju punih NATO standarda u svim oblastima.

- Šef deska NATO-a za Crnu Goru Lori Voker boravio je u posjeti Skupštini Crne Gore, gdje ga je primio generalni sekretar Skupštine Damir Davidović. Takođe, Voker se susreo sa članovima Odbora za bezbjednost i odbranu i Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine.



30. mart

- Odbor za ljudska prava i slobode organizovao je Javnu tribinu u Podgorici, na temu „Implementacija Zakona o zabrani diskriminacije“.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić primio je potpredsjednika Vlade Narodne Republike Kine Hui Liangjua.
- Održan drugi pripremni sastanak poslanika Skupštine, članova Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore (POSP), na kojem je razgovarano o Nacrtu deklaracije i preporuka, koji će se razmatrati na četvrtom sastanku POSP-a.
- Završena trodnevna Konferencija „Modeli zakonskih rješenja u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala“, održana u hotelu „Maestral“ u Pržnu u periodu 27-30. marta 2012. godine. Konferenciji su prisustvovali poslanici: Ervin Spahić, Snežana Jonica i Aleksandar Damjanović.
- Završen dvodnevni seminar Evropskog parlamenta na temu „Zaštita životne sredine“, održan u Briselu. Na seminaru su učestvovali delegacije službi nacionalnih parlamenata Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Srbije.